

MONOGRAFIC

aran

ATH DIA

Centre de
cursos de
a Val d'
an
dell'



Abriu deth 2007 · Numerò 13



ELECCIONS
ERA ORA
DERA VERTAT

Te portam **SEGRE** en çò de tòn



Cada dia as **mès** auantatges entà abonar-te-i

mès economic.

Important descomide sus eth prètz de portada.

mès comòde.

Cada dia poiràs ayer SEGREG a on tu volgues, en casa, al quiòsc, en trebalh...

mès flexibilitat.

Er abonat causís se quin ei eth sòn periòde d'abonament, de deluns a dimenge, de deluns a diuendres, annau, semestrau, trimesadèra, eca. Tanben mos adaptam as tues vacances.

mès auantatges en club der Èish.

Descompdes e aufertes especiaus en entrades en teatres, actuacions musicaus, cinema, musèus, eveniments esportius...

Informa-te'n:

SEGRE

973 24 80 00

de deluns a diuendres
de 09.00 h a 13.00 h
e de 16.00 h a 19.00 h

mès innovació, SEGREG digital.

Abonament e accès gratuit en toti es servicis de pagament compresa era emeroteca a compdar de 1995 (55 euros / an).

mès beneficiaris per abonament.

Per un abonament, enquia tres membres dera família pòden sollicitar eth carnet e servir-se de toti es sòns auantatges.

4



27 de mai

Barrera e Boya en tot disporitar peth cargue de Síndic d'Aran

per A.Sàez

22

Victor León

Un istoric que non se presente ara reeleccion en Naut Aran

per Anna Geli

Edite Diari Segre, S.L.U.
Depòsit Legau: L-1160-05.

aran
ATH DIA

President: Robert Serentill Utgés.
Director Executiu: Juan Cal Sánchez.
Coordinat: Anna Sàez Mateu.
Maquetacion: Anna Barcala Sirvent.
Impression: Lerigraf SLU.

18

Estonament

Iniciatiua aspire a trèir un còssu a Vielha e eth PP e UDA s'unifiquen

Era ora dera vertat

Eth 27 de mai se celèbren eleccions ath Conselh Generau. Es prumères des dera aprobacion deth nau Estatut. Ua cita damb es urnes que tornarà a auer dus protagonistes indisputables: Carlos Barrera, de CDA, e Francesc Boya, d'UA. Eth prumèr aspire a ratificar eth cargue de Síndic e eth dusau, a superar çò qu'eth madeish a aperat "empat tecnic" des darrères eleccions. Totun açò, non son es unics candidats. Eth Partit Renovador d'Arties e Garòs insistís en hèr enténer era votz deth sòn terçon en Conselh, encara que i age un pacte damb UA. Tanben se presente eth PP damb Union. Es aranesi qu'an ara era paraula.

19

Retirada

A. Serrano non se presente peth hèt de non arribar a un acòrd damb CDA

24

F. Delseny

Eth fins ara baile de Bossòst se retire fin finau dera politica aranesa

Damb eth suport dera Generalitat de Catalunya

**Generalitat
de Catalunya**

e eth Conselh Generau d'Aran

Conselh Generau d'Aran

e era collaboracion dera
Catedra d'Estudis
Occitans
dera Universitat de
Lleida

per Mireia Faure

26

Identitat

Un estudi met de manifèst eth sentiment d'identitat aranesa

Collaboren en aguest numerò: Mikel Aristregi, Francésc Boya, Aitor Carrera, Angelina Cases, Mireia Faure, Anna Geli, Xavi Gutiérrez, Eisharc Jaquet, A. Marqués, Maria Monge, Jèp de Montoya, Alba Orrit, Jusèp Loís Sans, Jordi Suils, Xavier Ubeira e Andreu Vidal

4 ELECCIONS

Aran escl

ES CLAUS DES ELECCIONS
DETH 27 DE MAI


vielh

per A.Sàez

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

Eth 27 de mai es aranesi qu'an de votar enta decidir non sonqué es alcaldes dera val, senon es tretze membres deth Conselh Generau d'Aran, des que gesserà eth Sindic, Carlos Barrera, de Convergència Democrática Aranesa, e Francésc Boya, d'Unitat d'Aran, lutaràn peth cargue. Tanben participen ena corsa eth Partit Renovador d'Arties e Garós (que balhe supòrt a Boya) e eth Partit Popular damb Union de Jusèp Calbetó. Era 'auta' Union, era d'Amparo Serrano, a decidit retirar-se en non arténher eth desirat acòrd damb CDA. Tanben seràn es eleccions dera adiu d'alcaldes coma Víctor León o Felip Delseny o es dera irrupcion d'Iniciatiua entà Aran, qu'aspire a arténher un còssu en Vielha. Es aranesi qu'an ara era paraula.

Eth cap-lòc aranés, Vielha, forme part deth terçon de Castièro, eth de mès pes demografic e, per autant, deth que gessen mès conselhers: un totau de quate



Esi complicat, fòrça complicat, dedicar un numerò monografic as eleccions. Era revista qu'an enes mans a entrat ena rotativa eth 19 d'abriu

e açò vò díder que s'a agut de trabalhar damb fòrça anticipacion, quan encara i auie listes dubèrtas e era prudència s'impausaue. Prudència en çò que tanh as nòms, declaracions, fòtoss de familia... pr'amor qu'es mès diuèrses teories conspiratives ja hègen fòr-

ça dies que circulauen per internet. I a nèrvis. Son ues eleccions fòrça importants. Ad arrés non se li escape qu'era pròplieu legislatura serà era deth desplegament (s'eth Tribunau Constitucionau non ac empedís) deth nau Estatut, que comportarà ua naua Lei d'Aran. Eth futur deth país se decidís eth 27 de mai e arrés non en vò quedar ara aurèra.

Carlos Barrera, de Convergència Democrática Aranesa, aspire a ratificar eth carague. Sap qu'ei eth blanc de totes es critiques. "Non ei ua sensacion, ei ua realitat", ditz

Qui seirà en burèu dera alcaldia de Vielha? Joan Riu, d'UA (foto de naut) o Pau Perdices, de CDA?




miei en tot arri. Dempús, ja mès solemine, avertís qu'ada eth aguest sètge lo hè créisher, l'estimule. "Cada legislatura se te prepausen nau i rèptes, mès ei cèrt qu'aguesta ei especiau pr'amor qu'ei era qu'auem d'artéñher assolidar eth maxim de traspassi previsti en nau Estatut. Auem d'articular ben eth desplegament pr'amor que càmbie eth modèu de finançament e podem èster as pòrtes d'ua naua lei electora e s'a de lutar entà qu'Aran age deputat pròpri". Entà Barrera, era identitat territoriau aranesa a de quedar clara e

diàfana en quinsevolh des possibles mapes prepausadi des dera Generalitat. "S'era division se hè per vegueries, nosati en reclamam ua de pròpria". Er actuau sindic tanben cre qu'ua des prioritats d'Aran "ei era melhora deth traçat dera N-230 des dera boca nòrd deth tunèl enquïaria termièra francesa". Ua melhora que, per fòrça, a de tier en compe "eth traçat acordat per consensus per toti es ajuntaments dera Val". Eth líder de Convergència pense que cau incidir fòrça en servici as ciutadans, crear un Institut Aranés deth Solèr e

Carlos Barrera (CDA) assegure èster mès illusionat que jamès. Cre que son ues eleccions decisives pr'amor que cau desplegar eth nau Estatut e vò èster dauant deth país quan açò passe.

der Abitatge qu'apòste pera viuenda de prètz taxat. Se tracte d'artéñher "qu'es joeni aranesi agen es madeishes oportunitats que toti e que non agen de partir". Ei per aguest motiu qu'apòste "pes naues tecnologies". Barrera non se vò quedar ara aurerà dera TDT, per exemple, "sense descuedar es servisies ara gent grana".

Mès Barrera non sonque guarda laguens d'Aran. Recentament, ues declaracions deth conselhèr de Politica Territorial, Joaquim Nadal, aluguèren plan es ànims entre eth Consell Generau e era Generalitat. "Eth problema ei que i a departaments dera Generalitat com Politica Territorial e Agricultura, que non reconeishen n'era realitat aranesa ne demòstren cap sòrta de sensibilitat e respècte envèrs eth nòste govèrn". Barrera lamente que des de Catalunya "se quèigue ena arratèra centralista de Madrid e se cometan es madeishi errors e s'acaben en tot hèr politiques sectàries". Plan segur qu'aguesta "manca de respècte", refortilhe, ara sua manèra de veir, eth nacionalisme aranés. "Dempùs dera ges-suda de tò de Nadau, quan se redauric eth tunèl, ua còlha de joeni improvisèren un ac-te de supòrt ara figura deth sindic. Non a era mia persona, senon ath cap deth Govèrn d'Aran. Aço t'emocione e referme qu'eth sentimènt d'identitat aranesa ei fòrça fòrt". Barrera critique qu'Unitat d'Aran plantegè era possibla arribada ath poder de Boya coma "ua desfilada dera victòria". Non s'ac cre. "An massa interèssi partidistes", afirme. "UA a ua dependéncia deth PSC totau e absoluta. Nosati èm un partit independent que sonque se compromet damb Aran. Coïcidim en fòrça causes damb CIU e li balham supòrt en Catalunya, mès non formam part dera federacion. Èm un partit soberan". Un partit que, efectivament, non va de bracet damb Union coma passe ath territori Catalan. Des d'Union Democrática Aranesa, era exsindica Amparo Serrano lamente que non se hèisque cap esfòrç





Boya (dreta) ei er unic des candidats qu'a possibilitats de plantar cara ath Sindic Barrera.




Eth turisme ei eth motor dera economia mès quan non i a nhèu tot se complique.

Carlos Barrera


En lo que respecta a la situación de la administración pública, el Consell General ha hecho una gran labor en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay que recordar que el Consell General es un organismo que no tiene competencias propias y que su función principal es la ejecución de las decisiones del Gobierno. La lucha contra la corrupción es una responsabilidad que compete al Gobierno, no al Consell General.

d'apropament. "Òme, ei qu'en 1991 Convergència guanhèc es eleccions ath Conselh Generau e dus ans dempús, ua mocion de censura pausada per Union supausèc pèrder eth Govèrn. Açò ei massa recent entà passar pagina. Seríem uns ingenus se cometéssem eth madeish error". En aguest sens, Barrera destaque que per ben e per mau, en un país tan petit coma Aran "mos coneishem toti" e per autant, "se voten sigles, mès sustot, personnes". E se sent capinaut de saber qu'entre es sòns votants i a simpatizants d'autes formacions politiques. "Auem demostrat qu'èm capables d'assumir responsabilitats. Sonque cau tier en compde qu'eth prumèr pressupòst deth Conselh siguec der equivalent a 700 milions de pessetes. Ara, se seguim en tot parlar en pessetes, auem un pressupòst de mès de 5.000 milions. Auem assumit competéncies, auem creat riquesa, mos auem convertit en un referent tara pròpria administracion catalana". Barrera cre que se CDA non ratifique era majoria "perderam capacitat d'autogovèrn e açò passarie enes quate ans mès decisius des darreri tempsi. Non mos podem permetter eth luxe de riscar".

Convergència tanben presumís d'auer llistes enes vint-e-dus ajuntaments d'Aran, coma mostra dera coesión social deth partit. "Un des elements deth nòste discors ei era collaboracion e es acòrds damb es ajuntaments entà amiar entà dauant projèctes de país. Damb Bossòst, per exemple, auem amiat entà dauant un Parc entara Visualizacion dera Fauna en bòsc de Portilhon fòrça important. Per qué? Donques pr'amor que i agut bona sintonia damb er alcalde de Convergència. En Vielha, per contra, s'a perdut un milion d'èuros entara creacion d'un pabalhon pòliesportiu de tres pistes simultànies. Un projècte, que dit sigue de passada, gestionèc er anterior alcalde de CDA, Pau Perdices. Aguesta ei era diferéncia entre un alcalde socialista e un de Convergència", concludís.



Eth PRAG, formacion propèra a Unitat d'Aran, ei un esturment entà lutar pes interèssi deth terçon Arties e Garòs en Conselh Generau. Emili Sanllehy estarà as llistes



**Emili Sanllehy
(naut) e Emili
Medan, alcalde de
Les e candidat ara
reeleccions per
Unitat d'Aran.**


ETH "CAMBI TRANQUIL" DE BOYA

Francés Boya ei eth candidat a Sindic d'Unitat d'Aran. Se mòstre convençut qu'es pròplèus eleccions seràn determinants. "Totes es legislatures son importants, mès agues ta dilhieu encara mès, pr'amor qu'eth país a de besonh un cambi. S'a agotat ua etapa", assegure. Rebrembe que ja enes anteriores eleccions "CDA patic un important vòt de puniment que li hec pèrder era majoria absoluta". Boya hig que se produsic eth que nomente "un empat tecnic" entre era sua formacion, que compde damb eth supòrt deth Par-



tit Renovador d'Arties e Garòs, e Convergència Democrática Aranesa. "Quan es tretze conselhers votarem entà escuéller eth nau sindic, quedèrem set a sies". Ara sua manera de veir, Barrera "ei incapable de plantejar un renauiment dempuç de dotze ans de lums e ombres". Eth candidat d'Unitat d'Aran cre qu'era societat aranesa percep es prepauses de Barrera "com a d'un immobilisme que non s'ajuste as tempsi que corren". En aguest sens, Boya destaque qu'eth "desplegament deth nau Estatut supausarà era aprobacion dera naua Lei d'Aran" e "aguest nau marc legislatiu re-

César Ruiz se presenta en Naut Aran per CDA e Enrique Pérez, qui es el candidat de CDA en Les.



querí un plantejament de país, ua naua manera d'afrontar tèmes que mos tòquen tan de prop coma era immigracion o eth torisme". Eth candidat d'Unitat d'Aran soslinhe qu'era "actuaal equipa de govèrn non a cap idèa naua entà afrontar nauí ràptees", mentre que des d'UA "s'a hèt ua prepausa fòrça meditada". Precisament, er eslogàn emplegat enes dies prealables ara campanha electorau siguerà Nauí ràptees, nau govèrn. Aço òc, Boya prepausa "un cambi tranquil", sense estridències. "Volem èster eth reflèxe d'ua societat que vò utilizar er autogovèrn entà auançar". Criti-



Era preocupacion peth Miei ambient ei present en lèu toti es programes electoraus. Cau apostar per un torisme sostenible e de qualitat. Un torisme tranquil, Com çò qu'inspire era foto



que que Convergència "semble auer ua estructura fòrça solida" quan, en realitat, "agues-ta solidesa sonque ei un partit qu'a de recórrer as trabalhadors deth Conselh Generau entà hè es listes electoraus". Ara manèra de veir de Francés Boya, "CDA a perdut eth punt d'enguarda social dempués de tanti ans en poder". N'a prenuta nota. "Procurarè qu'a jo non me passe". Entà artenhé'c, a elaborat un decàleg de dètz punts en qué recuelh eth sòn compromís respècte a com s'a de hè politica "en un país petit coma eth nòste". Assegure que jamès non contractarà perso-

nes en Conselh "entà criticar eth cap dera oposicion, coma passee ara". Boya cre qu'en païs des dimensions d'Aran "s'a d'auer ua mentalitat dubèrta e participativa pr'amor que praticament totòm aurie de passar en un moment o un autre peth Conselh. S'a de fomentar ua democràcia fòrça participativa". Tanben critiqua eth nacionalisme excloent. "Éster nacionalista non vò díder isolar-se dera realitat". Per açò en programa d'UA se hè plan enfasi ena immigracion. "Auem fòrça immigracion. Açò ei ua realitat incontestable e, per autant, auem de besonh reforçar era nòsta identitat,

Integrar era nombrosa immigracion e arténher hèr accessibla era viuenda, son es principaus rèptes de totes es formacions politiques que se presenten es eleccions



pr'amor qu'arrés non renonciarà ara sua cultura mairau se non ei entà adoptar ua cultura fòrta e viua en territòri. Non podem hèr un país a base de somar minories. Aguesta sausa que non la ligaràs". Per açò cre qu'eth Conselh "non a d'estèr sonque ua institucion de resisténcia", senon "ua institucion ath servici dera ciutadania, transparenta e participativa".

Francésc Boya avertís des perilhs que entre un elefant en ua cacharrera. "E açò ei çò que passe. Eth Govèrn ei fòrça potent. A en nomina 200 personnes d'un país petit e açò acabe en tot transmèter un messatge de contraròtle, un sentiment de pòur ena societat". Met coma exemple era cultura. "Se cre que

Es politiques sociaus pòden hèr decantar eth vòt. Servicis coma eth sanitari dan qualitat de vida.


depen des que manen, e era cultura foncionne just ath contrari: a d'anar dera base tà naut". Met coma exemple era massiva assisténcia de public tara dobla session teatrau organizada peth collectiu Lengua Viua en Vielha. "Siguec un eveniment extraordinari e aquiu delà non i auie arrés deth Govèrn. I la ua trencadura damb era societat civila que non mos lo podem perméter. Hig un autre exemple der encastre nacionalista. "Resulte que n'i a que s'aumplissen era boca de nacionalisme en tot excludir, que lis ges testosteronea nacionalista per tot e dempùs tot quede en huecs d'artifici". Se referís ara multitudinària manifestacion per occitan que se hec recentament en Bessiers. "Aquiu delà i auie mès de

ETH PP VÒ "CAMBIAR VIELHA ENTÀ ARTÉNHER QU'ETH TORISTE TORNE"

per A.S.M. e M.Aristregi

Eth Partit Popular d'Aran se presente as eleccions damb era volentat de "cambiar radicalament era ciutat de Vielha entà arténher qu'eth toriste que passe ua setmana ena ciutat torne ath cap d'un temps", segontes era filosofia qu'expausèc eth sòni líder, Jusèp Calbetó, exalcalde deth cap-lòc aranés. Calbetó expliquèc a Aran ath Dia eth passat 15 d'abriu, dies abantes de presentar-se era candidatura conservadora, e quan encara non se coneishien es nòms deth rête d'integrants dera lista, que s'a presentat damb aguest partit dempùs d'auer-se fusionat Union Democratica Aranesa damb eth Partit Popular dera Val d'Aran.

Entà Calbetó, a Vielha li hèn manca un corròp de cambis pr'amor qu'es toristes que la visiten agen desir de tornar tara ciutat. Entre aguestes modificacions, er exalcalde citèc era creacion d'ua estacion d'autobusi, er ampliament des parcs infantils en quantitat e en qualitat (ditz qu'en i aurie d'auer mès de petiti e se'n aurie de bastir un de gran), ua meliora neteja des carrers, un augment des zònes entàs peatons, un augment des zònes de parcages, mès zònes verdes e, en generau, ua melior dotaçion d'infrastructures. Entà Calbetó, s'a de tier en compde que Vielha ei ua ciutat essencialament turistica e non prosperarà se non amie entà dauant totes aguestes melhiores pr'amor que, talament coma ei ara, era majoria de toristes que i passen uns dies non tornen pr'amor que i trapen a mancar aguestes causes. « Es toristes trapen fòrça facilitats entà préner ua



Jusèp Calbetó, un istoric d'Union, defeneà ara es sigles deth PP.

copa o anar de crompes, mès non an espacis entà passejar a plaser damb era familia en zònes de peatons, que non n'i a ne ua, ne entà qu'es mainatges poguen jogar en parcs infantils, e ei per açò que fòrça non tornen.

Calbetó lancèc dures critiques contra era actuau gestion deth Conselh Generau, que qualifiquèc de *enchufista*. Er exalcalde de Vielha didec qu'eth Conselh a quedat reduxit a ua sòrta de "pesim conselh comarcau" e critiquèc era "prepotència", er "amiguisme" e er "enchufisme" que, ena sua opinió,

nion, a presidit era sua gestion. Calbetó se mostrèc ironic quan atribuïc aguesta gestion ath "magnific Sindic". Eth líder deth Partit Popular d'Aran se comprometec a cambiar aguesta gestion e condusir aguesta institucion entà çò qu'en didec "causes normales". Entà hèr aguesti cambis, er exalcalde de Vielha didec que i aurie d'auer mès comunicacion deth Conselh damb es ciutadans "d'a pè", e non sonque damb es "amiguets" deth Sindic. Entà Calbetó, eth Conselh aurie de hèr funcionar, aumens, "es pògues competéncies qu'a".




20.000 personnes e ath darrèr dera pancarta des representants politics dera Val d'Aran son que i ère jo". "Auem un govern damb pògues idées e açò passee en pejor moment, pr'amor que non se pòt dirigir un país des dera resisténcia. E er actuau Govèrn d'Aran qu'ei en fasa de resisténcia contra era Generalitat de Catalunya".

Boya opine que cau hèr politica en positiu. "Auem un panorama alentador. Era television digitau terrèstre mos pòt hèr auançar plan en panorama lingüistic, pr'amor que mos permeterie qu'er aranés arribèsse tath mon audiovisuau". Tanben apòste peth mercat literari. "Auem d'èster capables de hèr boni llibres e bones arrevirades. E, entà hèc, eth Consell i a de destinar sòs". Aguesta gestion des recorsi considère que non s'a hèt autant ben

coma auesse estat possible. "Sonque cau compar-mos damb eth Pirenèu aragonés o eth Pirenèu catalan. Es servicis sociaus d'agues ti territòris son fòrça superiors as nòsti.

En çò que tanh ath torisme, Francésc Boya avertis que cau replantejar fòrça causes entà seguir ena tèsta deth mercat. "D'ua banda auem eth debat sus eth cambi climatic e, d'auta, ua competéncia herotja". Per tot açò, cau cercar solucions. "Desestacionalizar ei fòrça complicat. Mès auem de hèr quauquaren e un mercat qu'encara non auem anat a cercar ei er internacionau". D'ua auta manèra, aguest torisme a d'anar de bracet damb eth Miei ambient. "Eth païsatge ei un des aspectes que mos dan identitat. Auem de cercar un torisme tranquil que mos ajude a preservar-lo". Eth candidat d'UA, qu'actuaument

**Crear abitatge
protegit e
restaurar er
auiatge istoric e
artistic, grani
rèptes.**



Era importància des eleccions ath Conselh eclipse er aute motiu peth quau son citadi damb es urnes es aranesi. Non podem desbrembar qu'eth 27 de mai se celèbren eleccions municipaus

ei deputat en Parlament catalan peth PSC, asegure que se ges escuelhut "gestionaré era mia gessuda deth Parlament e pogui assegurar que ja non formaré part d'ua lista que non sigue tath Conselh Generau d'Aran". Açò òc, damb data de caducitat. "Sò partidari de limitar es mandats".

ES 'AUTES' ELECCIONS

Era importància des eleccions ath Conselh Generau d'Aran eclipse er aute motiu peth quau son citadi damb es urnes es aranesi. E ei que non podem desbrembar qu'eth 27 de mai se celèbren, tanben, eleccions municipaus. Ues eleccions fòrça intenses. Son es der adiu politic de dus alcaldes damb plan de pes: Felip Delseny, de Bossòst e Víctor León, de Naut Aran. En aguesti comicis tanben se tornaràn a bâter en düèl politic es dus principaus aspirants a aucupar era alcaldia de Vielha. Joan Riu d'Unitat d'Aran, que vò ratificar eth cargue, e Pau Perdices, de Convergència Democrática Aranesa, que la vò recuperar. Se some ara luta peth cargue Pepito Calbetó, exalcalde deth cap-lòc aranés per UDA e ara amassat damb eth PP. Seràn tanben es prumères eleccions en qué Iniciativa entà Aran se presente en ajuntament de Vielha. Carlos de Andrés, cap de lista, assegura que s'artennen un còss, auràn acomplit es sòns objectius.

En Les, un istoric d'UA coma Emili Medan, qu'a entenhat grop pròpri ena Deputacion de Lhèida entà hèr sénter er aranés mès enllà dera boca sud deth tunèl, se mesurarà damb er aspirant de CDA, Enrique Pérez, e, en teoria, tanben damb eth Partit Popular.

En Naut Aran e en Bossòst, coma ja s'a dit, i aurà cares naues ena alcaldia. Per fòrça. Paco Miranda ei er aspirant d'UA ena aguesta localitat deth Baish Aran. En Naut Aran, se presenten Cesar Ruiz (CDA) e Jordi Casenys (UA). Ei era ora dera vertat.

Un aute partit qu'ei possible


**INICIATIUA ENTRE
EN TERREN POLITIC
ARANÉS DAMB ETH
RÈPTE D'ARTÉNHER
UN CÒSSO**

per A.Sàez e M.Aristregi

Es votants deth cap-lòc aranés auràn aguestes pròplèus eleccions municipaus ua naua opcion politica entà escuélher: Iniciatiua entà Aran. Erh cap de lista en ajuntament de Vielha qu'ei David de Andrés, que mos explique qu'era formacion neishuda d'Iniciatiua per Catalunya-Verdi la formen "gent joena". Vòlen anar "pòga pòc", per açò non an volut embarcar-se en experiéncies en Consell Generau. "Prumèr presentam lista en Vielha e, s'artenhem un còsso, auram artenhut eth nòste rèpte". Vòlen hèr sénter er ecologisme rurau. "Era gent joena a de poder plantejar-se eth sòn futur en Aran". E açò passee per arténher que i age ua estabilitat laborau e un facil accès ara viuenda. "Non tot pòt virar ath torn der esquí, pr'amor que se mos trapan damb un an coma aguest, que non a nheuat, tot se capvire", aver-

tis. Cre qu'er esquí limite es travalhs a ua epòca der an concrèta. "Eth torisme a d'ester sostenible. Com pòt èster qu'en Aran non i age cases de torisme rurau? Com pòt èster que sonque ajam otèls?", se demane. Iniciatiua apòste pera riquesa potenciau deth territòri, que permeterie hèr emplec des energies renovables damb plantes de biomassa. Tanben se rebrembe que non se pòt virar era esquia ara agricultura e era ramaderia pr'amor qu'aguesta forma de vida tradicionau a garantit secularament era conservacion e neteja des bòsqui. "Ei un peish que se mossègue era coa: s'auem torisme ei peth nòste païsatge privilegiat e, per autant, se mos cargam eth païsatge entà arténher mès toristes les acabaram perdent as dus." Era garia des ueus d'òr qu'a d'anar ben suenhada. "Auem de pensar mès ena gent deth país, en aufrir es servicis que garantisquen ua bona qualitat de vida. Sonque atau

garantiram qu'es joeni demoren en Aran". Kika Ortiz e Leonardo Novoa acompañan David de Andrés enes prumèrs lòcs dera lista. "Eth partit neishec hè dus ans", rebrembe, mès aguesta serà era sua estrea electora. "Hè sies mesi comencèrem a premanir era lista. Mos dèrem compre de que i auie fòrça gent que credie en un projècte ecologista coma eth nòste, que pensau qu'eth futur d'Aran passau per un replantejament des politiques que s'auien potenciat es darrèri ans e qu'an abocat eth territòri en un desorde urbanistic que cau controllar pr'amor qu'ei deth tot insostenible, pr'amor qu'acabarà damb es nòsti recorsi e mos abocarà a partir entà poder arténher ua cèrta qualitat de vida". Compden damb eth supòrt d'Iniciatiua per Catalunya. "Mos ajuden fòrça autant des de Lhèida coma des de Barcelona". Sense aguest supòrt aurie estat impensable que mos presentesssem".



Un adiu amargant

ERA ISTORICA DIRIGENTA D'UNION E EXSINDICA AMPARO SERRANO RENÓNCIE A TORNAR A PRESENTAR LISTES

per A.Sàez

Aguest viatge no non i aurà Agropacion d'Electors Amassadi per Aran. Amparo Serrano s'a cansat d'auer de nadar contra corrent. "Me sap grèu, donques qu'estimi plan eth mèn pais", se planh. Istorica dirigenta d'Union Democratica de Catalunya e exsindica deth Conselh Generau, Amparo Serrano ère ena politica activa des des prumères eleccions democraticas. "Ère embarassada deth mèn hilh eth prumèr viatge que me presentè", rebrembe. Siguec enes municipaus de Vielha. Entà enténer eth sòn adiu cau rebrembar qu'es tres darrères eleccions ath Conselh Generau non s'a pogut arribar a un acòrd damb Convergència entà hèr ua candidatura conjunta. "E coma qu'Union non se podie presentar per liure, auïem de cercar formules alternatives, coma es Electors Amassadi per Aran". Ara Serrano a dit pro. "En Union èm cansadi d'èster es dolenti dera pellicula". Açò òc, assegure auer "era consciència fòrça tranquilla". "Auem decidit èster elegants e coerenti, encara que mos hèsque mau". Quede clar que CDA non mos vò. Non i a manèra d'arribar a cap acòrd. Donques ben, se CDA non mos vò, no les perjudicaram. Mès non entraram en aguest jòc de lutes personaus. Cadun qu'assumisse era sua responsabilitat". Union se retire. "E s'a d'èster plan valent entà hèc", rebrembe era exsindica. Dempùs de tota ua vida ena prumèra linha politica, reconeish que non ei bric facil. "Seràn ues eleccions fòrça especialia entà jo, mès m'ac plantegi coma ua naua etapa personau que me permeterà, Dempùs de tanti ans, de-




dicar-me pleament as mèns hilhs, ara mia familha, ara mia profession". Mès non barre cap pòrta, tot eth contrari. "Nosati tostemp l'auram dubèrta?", sossinhe. "Se quauquarrés m'a de besonh, qui sigue, jo tostemp serè aquiu. Pòrti era Val d'Aran massa laguens entà negar-m'i". Jo tostemp serè dispausada a trabalhar peth mèn pais. Me morirè damb aguest sentiment, ac è clar". Eth trabalh dera sua hilha l'a portat a viatjar per lòcs tan aluenhadi coma Chile o es Filipines. "E creigui que quan mès luenh sò dera mia tèrra, mès me'n "dougi compde de comua l'estimi".

Serrano vò deishar clar que cre en CIU, "qu'en Union credem en CIU", per açò cre qu'aguest sacrifici d'Union ena Val pòt acabar en tot refortilhar era coalicion autant des dera optica aranesa coma catalana. "Dilhèu mos convertiram en un exemple, pr'amor que ja està ben. Ja n'i a pro". Non vò carregar tintes "entà non damnatjar a d'arrés", mès dèishe anar qu'ara que se quedaran ath cant "non se les pode-

rà acusar d'arren". Serrano considere "irresponsable" que CDA s'adjudique es èxits electoraus e retrèigue a Union es empuntades. "Aguest còp açò non valerà. Nosati qu'èm dehòra. E n'èm de manèra fòrça pensada e meditada. Ja se veirà com li va a cadun. En tot cas, non serà responsabilitat nòsta. Non podem ne volem entrar en aguest jòc. Ei massa perilhós". En aguest sens, qui siguec era dusau sindica deth Conselh Generau Dempùs dera recuperacion d'aguesta institucion, rebrembe qu'era rivalitat politica non a d'èster sinonim d'exclusion. "È amics en totes es formacions politiques, e sò capinauta de portar-me ben damb gent que pense de manèra tan disparièra de jo. En hons, toti volem çò mielhor entà Aran". Aço hè qu'era trencadura damb CDA sigue encara mès trista. "Sabi que e hèt tot çò de possible entà qu'çò non passésse, qu'eth mèn partit a hèt tot çò de possible entà retrobar-mos, mès me dò, qu'ei cèrt. Non me'n senti responsabla, mès me sap grèu".

Eth territòri aranés se dividís en sies circonscripcions electoraus que corresponen as terçons: Castièro, Irissa, Quate Lòcs, Marcatosa, Pujòlo e Arties e Garòs.



Es sies terçons

QUAN ERA CIRCONSCRIPCION ELECTORAU A SÈT SÈGLES D'ISTÒRIA

Aguesta division geografica pròpria d'Aran se remonte ath siècle XIV, concretament des dera concession de la Querimònìa per part deth rei Jaume eth Just eth 1313. Era Querimònìa estableie eth Conselh Generau d'Aran coma organ pròpri de govèrn. Un Con-

selh format pes representants de cada terçon. Iniciaument, es terçons èren tres (d'aquiu eth sòn nòm): Garòs, Vielha e Bossòst. Ei a díder, Aran se dividie segontes es sues tres clari aiaraus geografics: Naut Aran, Mijaran e Baish Aran. Des deth siècle XVI, mès,

FOTOS: MIKEL ARISTREGI

aguesti tres territoris se subdividiren en sesterçons autanplan non perden eth nòm original. Garòs dèc pas ath qu'aué ei Arties e Garòs e Pujòlo; Vielha se subdividic en Marcatosa e Castièro; e Bossòst passèc a èsser Irissa (o Lairissa) e Quate Lòcs.



Eth numerò de conselhèrs escuelhudi ei proporcionau ath d'abitants de cadun des terçons. Aguest sistèma garantís que tot eth territori d'Aran sigue representat en plen deth Conselh Generau



Aquesta division territoriau se mantenguec vigenta des deth siècle XIV enquiath XIX, concretament enquira division provinciau d'Espanha, qu'integrèc era Val d'Aran ena demarcacion de Lhèida e supausèc era substitucion des terçons per municipis. Vau a díder que n'eth Decrèt de Naua Planta de Felip V, qu'amendric fòrça era autonomia aranesa, supausèc era suppression des fòrs d'Aran. Aguest arraïtzament hec qu'eth terçón siguesse un signe identitari damb autant de pes



coma era pròpria lengua occitana. Sonque cau rebrembar qu'eth 1977, tot just encetada era democràcia, se creèc ua istorica associacion popular entà deféner es interèssi d'Aran en Estatut d'Autonomia de Catalonha que, precisament, adoptèc eth nom d'Es Terçons. De hèt, tot e que des de 1834 non auessen cap foncion politica o administrativa, es aranesi seguiren en tot dividir era val segontes aguesta forma tradicionau.

Eth 1990, era Lei d'Aran recuperére es terçons en restituïr era estructura administrativa tradicionau aranesa. Aço vò díder que non sonque se reinstaura eth Conselh Generau d'Aran, senon que tanben se recuperèra era manèra d'escuelher-lo. En tot coïncidir damb es eleccions municipaus, cada terçón escuelh es tretze conselhèrs que lo representaràn en Conselh Generau e des que ne gesserà

eth futur Sindic d'Aran. Eth numerò de conselhèrs escuelhudi ei proporcionau ath d'abitants de cadun des territoris, atau donques de Quate Lòcs (Bossòst, Les, Canejan e Bausen) gessen tres conselhèrs; Irissa (Vilamòs, Arres e Es Bòrdes) n'escuelh un. Un tanben li pertòque a Marcatosa, terçón deth que formen part Vilac, Aubert, Betlan, Mont, Montcorbau, Arròs e Vila. Castièro ei eth terçón damb mès pes, donques qu'ei ath que pertanh eth cap-lòc, Vielha, ath delà des poblacions d'Escunhau, Casarilh, Beiren, Gausac e Casau. Arties e Gàrro, deth que formen part es dues poblacions deth nòm deth terçón, escuelhen un autre conselhèr. E fin final, de Pujòlo (Tredòs, Baguerme, Salardú, Unha e Gessa) ne gessen dus mès. Aguest sistèma garantís que tot eth territori d'Aran sigue representat en plen deth Conselh Generau.

VÍCTOR LEÓN

DEMPÚS DE SETZE ANS seguidi en prumèra linha politica, Víctor León non se presente ara reeleccions coma alcalde Naut Aran. Cre qu'arrés non s'a d'eternizar en cargue e per açò vò dar pas a naues generacions. Açò òc, assegure qu'ei un auñor auer servit ath sòn pòble e auer estat escuelhut per majoritat absoluta quate legislatures seguides.

per Anna Gelí

FOTO: MIKEL ARISTREGI

“Un alcalde a d’ auèr molta paciència”

Quina ei era rason pera quau non se torna a presentar coma alcalde deth Naut Aran dempués de 16 ans?

Ei ua decision personau ena quau pensi qu'era etapa dera mia vida política ei acabada. Enes anteriores eleccions jo ja me plategè deishà'c. Es mèns companhs me convenceren entà coninuar quate ans mès, e atau ac è hét. Totun aguest an les auancé en iuèrn que jo ja non me presentaria, mès fin finau, ei un sentiment de desgast, per aquerò pensi qu'ei de besonh ua regeneracion des personnes entà aportar sustot mès fòrça e mès projèctes. Jo entrè ena politica perque me vengueren a cercar e me convenceren tot e non èster era mia prioritat; ath delà, tanben è estat conselhèr deth Conselh Generau e dues legislatures ena Diputacion de Lhèida e tot e que m'an insistit entà presentar-me un aute còp sonque coma alcade, era mia etapa politica qu'ei acabada. Totun, a estat un ahèr vocacionau perque fin finau t'a d'agradar, as d'auer coneishements e as d'èster polivalent tot e considerar-me mès lèu un gestor que non pas un “abandarat politic”. A estat un auñor entà

jo alcaldar er ajuntament deth Naut Aran

I a agut quauquarren pendent aguesti ans que hages volut hèr o desirat e que fin finau non ac as podut arténher?


Donques non. È arribat mès luenh de çò que jo me podia imaginar perque tanben i è estat mès ans des qu'imaginaua. Quan jo entrè, era situacion politica en ajuntament ère un shinhau revolucionada, i auie auut ua mocion de censura e ua dimission d'alcalde. Pensí que nosati auem aportat pendent molti ans estabilitat politica e ua eficacitat administrativa, e tot e non èster tot perfècta e aueri contencios perque toti an eth sòn dret a hè'c, s'ha demostrat que non i a auut problemes administratius. Tanben damb eth temps s'a anat formant ua equipa de profesionaus entà ua mielhor administracion damb era figura der arquitècte, deth secretari o der assesor juridic, atau coma era entrada enes naues tecnologies. Tanben poiriém parlar de totes es infraestructures basiques que s'an hèt en toti es pòbles deth Naut Aran, coma per

exemple es hilats des aigües, eth cloratge e continuam damb projèctes en marcha coma es parcantages. Mès tanben a on s'a trabalhat benbé a estat enes nauis equipaments. Destaquen entre d'autas causes, es equipaments sanitaris d'Arties e de Salardú, airau de Jubilats en Arties e que se poirie ampliar en d'auti pòbles, guardaria en Tredòs, es bibliotèques de Salardú e Arties. Equipaments que ja existien mès que les calie dar un renauiment. En espòrts, auem hèt era piscina climatizada o eth camp de fotbòl, en àmbit culturau auem apraiat es glèises de Salardú o era de Cap d'Aran, es pintures d'Linha, ara hèm eth musèu dera Nhèu tanben en Linha, o eth renauiment dera mòla de Salardú. Tanben collaboram damb es joeni ramadèrs facilitant era ajuda ena construcion de bòrdes dehòra des pòbles, damb es escoles de primària, etc.

I a quauquarren que volgues destacar pendent toti aguesti ans d'alcalde?

Voi destacar era bona relacion damb es personnes ath delà d'auer-i partits politics diferents e criteris tanben diuèr-

entrevista



si. Ua des òbres que me hèc especciu illusion, ath delà des infraestructures basiques, siguec era piscina de Salardú; ei ua causa fòrça destacabla sustot tás joeni. Ua des causes que dilhèu demoren pendentes son es viuendes sociaus, tot e que se'n hèc 18 en Arties e 25 en Salardú. Eth tèma dera viuenda ei complicat mès tanben fonamentau sustot tás immigrants e tás joeni e entara estructura d'un pòble.

Èster alcalde compòrtate molti viatges non contentar a toti es abitants, e molti viatges eth trabalh der alcalde non ei ben reconeishut, vosté acsent atau?

Pensi qu'era gent que me coneishie, e damb totes es circumstàncies collateraus que i pogue auer, m'an votat per majoritat absoluta es 4 candidatures en numerò de vòts relatius e aguesta qu'ei era sua forma de reconeishençà. Dilhèu en acabar ara era mia etapa coma alcalde deth Naut Aran pòden canviar es relacions des personnes damb jo, mès objectivament es vòts son es que compden e cò que voi hèc ei dar es gràcies a toti.

Era Val d' Aran ei un destin toristic per excelléncia, mès a viatges se tendís a pensar que i a massa desenvolupament urbanistic.

En Espanha i a 5 estacions d'esqui importants e era mès singulara e significativa l'auem aciu. Jo m'è trapat damb un urbanisme sobredimensiònat, perqu'en an 68 i auie uns drets adquirits d'un Plan Generau (dempús se heren es normes en an 82 qu'èra ua ocasion entà regulàc tot, mès com a èren es drets adquirits non se podien anullar). Jo me trapè damb ues normes que complementauen eth Plan Generau qu'èra d'un rang major e, per tant, aqueth Plan Generau no la podies annullar. Damb eth temps auem pactat damb Vaquéira perque èrem enes tribunaus peth tèma des drets adquirits que s'an de respectar o indemnizar e finaument pactèrem eth famós Ruda. Ruda ei eth 15% de cò que se podie hèc, sabi qu'a estat molt criticat mès des des normes deth 82 er ajuntament deth Naut Aran non ha hèt cap d'ampliacions, tot ath contrari qu'es ajuntaments de Les o de Vielha. Tot e qu'ei un tèma complicat perqu'ei era montanya e un 15% pòt èster molt, auem hèt ua lei de "punto final", ja ei hèt, e damb Ruda sabem a on morim. Què auem hèt dempús damb eth Plan Territorial que preved tèmes urbanistics de futur (qu'ei era base entà dempús hèc eth Plan Generau dera Val d'Aran)? Eth Plan mos didie que nosati ja non podem créisher e de hèt nosati non èm en contra ne auem hèt allegacions, per tant ja sò d'acòrd en matier era qualitat de cò que ja auem. Auem er es-

qui, mès tanben cau potenciar er ostiu. Entà cercar un tèma singular de montanya d'ostiu, dilhèu cau crear un forum entà repensar eth Parc Nacionau, mès son tèmes molt complicats que les cau consensuar.

Com penses qu'a d'èster un bon alcalde?

De forma personau, pera mia experientia pensi qu'un alcalde a d'auer molta paciència, molta relacion umana d'atencion ath public, cèrt coneishement, ja non de sentit comun que tanben ei fòrça important, mès -tot e qu'era lei non ac demane- pensi que serie de besonh cèrt coneishement administratiu o urbanistic minim, tot e que son coneishements que pòden delegar-se as assesors. Dempús a d'auer ua actitud fòrça dubèrta damb toti es collectius entà entener-les e sustot escutar-les molt, cau tanben molta entrega.

Darrèrament auie apareishut en bèth diari era notícia a on se soslinhaue eth sòni vincle familhar damb immobiliàries, vò dider arren ath respècte?

Era gent me coneish des deth començament. Non ei un tèma incompatible, e deishar molt clar qu'abantas d'èster alcalde jo ja èra en mon dera immobiliària; tanben me cau dider que sò API, estudié entà ua mielhor formacion qu'en aquet temps les costèc, en tot cas, benbé sòs as mèns pares. Mès que sò tranquil en aguest tèma e me cau dider que non è requalificat arren. Pensi que tanben ei facil de parlar sense aportar ne contrastar arren.

FELIP DELSENY

DEISHARÀ D'AUCUPAR aguest 2007 era alcaldia de Bossòst dempús de 16 ans dauant der ajuntament. En aguesta entrevista hè balanç des principaus actuacions des darrères quate legislatures e ditz qu'era prioritat der ajuntament que gesque des pròplèus eleccions aurà d'èster agranir er unenc pònt dera localitat, clau entath creishement d'un pòble que jos eth sòn mandat a doblat es abitants.

per A.S.M.

FOTO: MARISTREGI

“Era prioritat de Bossòst ei agranir eth pònt”

Coma dèishe era alcaldia dempús de setze ans ath cargue?

Damb eth sèti ben net. Açò ei fonderau. Sigue qui sigue qui vengue ath darrèr non se traparà cap problema. Açò ei fòrça important de des-tacar.

Damb era sua longa experiéncia ena alcaldia, aurà ua idèa fòrça clara de quines son es prioritats entath pòble de cara ath futur.

Era prumèra qu'ei agranir eth pònt. N'auem sonque un e ei ua infraestructura basica entath creishement de Bossòst. Era localitat creish ara auta banda deth pònt e tostemp se colapse era circulacion en aguest viaducte pr'amor que sonque a un carril entà cada direccio. Ja compdàuem damb ua dotacion de 180.000 euros aportadi peth Conselh Generau, era Deputacion de Lhèida e eth pròpri ajuntament, mès apareisheren uns problemes d'infraestructura e eth nau pressupòst pugèc enquia 480.000 euros. Demanèrem ajuda ara Generalitat de Catalunya e eth conselhèr de Politica Territorial, Joaquim Nadal, mos lo neguèc.

Per què?

Que non ac sabi. En quinsevolh cas non pòt èster qu'en Les agen hèt cinc pònts, en Vielha tres e nosati demanam ajuda entà agranir er unic qu'auem e non mos lo donguen. Auem projectat un dusau pònt, mès peth moment era prioritat ei clarament agranir eth que auem pr'amor qu'era localitat creish entara auta banda der arriu e er actuau infraestructura non curbis es besonhs. S'era Generalitat mos nègue 300.000 euros entà hèr aguesta actuacion ei dificil que mos ajude en un pònt nau.

Quines autes actuacions credetz que's an de priorizar?

Ei imprescindible continuar eth POUM urbanistic. Tanben s'a d'ampliar eth cementèri pr'amor qu'ara madeish s'en Bossòst i auesse ua plaga non i aurie espaci (arris). Tanben s'a de remodelar era plaça e era pujada deth pòble pr'amor qu'ara, damb eth creishement urbanistic, i passen fòrça camions e açò non ère previst. E tanben credem que's aurie d'abilitar un dipòsit d'aigua ena zòna de Margalida, don-

ques qu'era poblacion s'a doblat en 16 ans (de 580 abitants a 1.100 fixi, sense compdar es dusaus residències) e, logicament, non ei prenida entà dar servici d'aigua a tanta gent.

Qui serà eth sòn successor?

Non ac sabi. Peth moment sembla que sonque ei segur que se presentarà ua lista per Unitat d'Aran (aguesta entrevista se hec eth deluns 15 d'abriu, ar inici dera setmana ena que se barraue eth termini entara presentacion des listes e CDA encara non auie cap nom).

Non ac sabi (Delseny a estat 16 ans alcalde per aguest partit).

Mos pòt hèr un resumit des principaus actuacions der ajuntament enes 16 ans enes qu'a estat alcalde. Començam pera prumèra legislatura (1991-1995). Ena prumèra legislatura, invertírem 125 milions de pessetes en disparières melhors en generau (enllumenat, pavimentacion, eca), destinèrem 7,7 milions (tostemp en pessetes) tara modificacion deth cemen-

entrevista



tèri, que ja vos è dit que setze ans dempùs a de besonh un ampliatament; 24,7 milions ena melhora des captacions d'aigua (que tanben ja vos è dit qu'a de besonh, ena mia opinion, ua naua inversion), artenhérem era titolaritat d'un antic quartèr dera Guàrdia Civila e era armada en Portilhon qu'ère dera direcció generau de Patrimòni, tanben artenhérem era cession en pòble dera doana de Portilhon e lo cedírem ath Conselh Generau d'Aran en-

tath bastiment deth parc de pompièrs; destinèrem 25 milions tath bastiment des cocheres d'aguest parc, destinèrem 10 milions ar acondicionament der arriu Garona ara nautada dera trauessèra deth pòble entara practica de rafting e d'auti espòrts d'aventura e artenhérem subvencions dera Union Europèa entath bastiment d'equipaments esportius per valor de 270 milions. Ena dusau legislatura (1995-1999), destinèrem 96 mili-

ons pessetes ar aqueriment e eth bastiment des estudis publics, 6 milions tara Bibliotèca Municipau, 36 milions tès aigües e era pavimentació deth Carrèr Piedad; 4 milions tara melhora des aigües deth carrèr Major, 19 milions entà d'autes actuacions en captacion d'aigües. Ena tresau legislatura (1999-2003), 90 milions tara naua bastissa der ajuntament, 14 milions tara escola mairau, 12 milions tara crompa d'un locau dera Caixa de Pensions, 2 milions tara melhora dera capèla de Sant Antoni... Ena quatau legislatura (2003-2007), se bastís un parc dedicat tara fauna autoctòna damb ua dotacion de 1.800.000 euros qu'enguan ja estàrà acabat; s'an cedit terrens entà hèr ua deishalleria comarcau, s'a artenhut, a trauèrs deth POUK, diuèrses partides entara pavimentacion e es aigües des carrès Sorrius e Condó e s'a gestionat damb Foment era melhora dera rotonda e eth Passeg deth pòble.

Actuaument se hèn d'autes actuacions en carrèr Sant Jaume (85.000 euros) e ena plaça e eth pont (60.000 euros).

Eth trabalh d'alcalde, que jamès s'acabe...

Non. Per exemple: ua des actuacions dera prumèra legislatura siguec en cementèri e ja a de besonh ua ampliacón, e ua auta siguec er aqueriment der antic quartèr deth Portilhon e aguest i acabaram eth parc destinat ara fauna autoctòna.

Un país que se ditz Aran

ETH SENTIMENT DE NACIONALITAT ENA VAL

per Mireia Faure Cuni

FOTOS: M.ARISTREGI/N.TOLSÀ

Entà uns, Aran ei un sòn d'unitat, entà uns auti d'independéncia e entà d'auti ua simpla soma d'interèssi... Eth cas ei que toti es sentiments compòrten ua polemica, e ei per aguest motiu qu'aguest trabalh preten, a trauèrs de diuerses enquèstes, conéisher qué sentissen aquerí qu'en aguest moment aucupen eth territòri aranés.

Coma toti sabem, era Val d'Aran presente ues caracteristiques particulars que la diferencien de d'auti territòris, començant des deth sòn clima atlantic e passant pera situacion institucionau d'un govèrn pròpri, er aranés, era cultura, era istoria, era sua gent, es sues tradicions, etc. S'amassam aguestes caracteristiques pròpies damb eth cambi sociodemografic qu'era Val a patit enes darrèri ans ei lògic que i age agut cambis de pen-

sament, naues opinions e gent de d'auti lòcs deth mon que pòden arribar a sentér-se o non pertanhents ad aguest país. Pensi, per tant, qu'ei important comprovar s'aquerí qu'aucupen eth territori aranés senten qu'Aran ei un país, mès sustot se se senten pertanhents ad aguest país.

Me cau parlar tanben dera metodologia qu'ei un aspècte força important en quinsevolh trabalh estadístic. Atau donques, es caracteristiques der airau sociodemografic que m'interessauen me permeteren trabaillhar damb era poblacion reau: es abitants dera Val d'Aran de 16 a 85 ans d'edat. Realizè 300 enquèstes que representen eth 3'4% dera poblacion. Eth qüestionari ère format per 31 preguntes qu'avalorauen cinc airaus diferents: es dades de classificacion, era lengua aranesa, era cultura aranesa, era situacion institucionau e fin finau eth sentiment de per-





Er aranés traspasse era sua foncion comunicatiua e se convertís en un simbèu d'identitat. Un 70% des enquestats afirmen parlar-lo. Mès es joeni e es dera tercera edad qu'es adults



Eth drapèu aranés, tot un simbèu.

tanhença. Un viatge auí es respòstes des enquêtes realizè quate divisions: ua generau, ua per sèxes, ua per edats e ua per division geografi ca. D'aguesta manera, intentè valorar es resultats des de diuèrsi punts d'enguardad e en tot tier en compde diferents aspectes.

Abantes de parlar des resultats cau tier en compde qu'era identitat non ei un element "planèr" senon qu'ei un prisma damb ua multitud de cares, en sentit qu'un madeish subjècte "el" ath madeish temps moltes causes.

E ara òc, en respècte as resultats, i a aspèctes força logics, mès tanben d'auti estonants.

Resumirè es respòstes mès relevantes de cadun des airaus analitzats a traüers dera enquesta.

Començam prumèr peth papèr de ra lengua aranesa en procès d'identitat. En moltes situacions era lengua se convertís en simbèu per excellé-

cia dera identitat. En aguest cas se pòt díder qu'er aranés traspasse era sua foncion comunicatiua e se convertís en un simbèu d'identitat, e tanben cau pensar que mos trapam en un procès clar de simbiòsi. Estadisticament cau destacar, en encastes generaus, qu'un 70% des enquestats afirmen parlar-lo, cau remarcar que diden parlar-lo mès es joeni e es dera tercera edad qu'es adults. Tanben cau considerar important eth hèt qu'un 45% considerè er aranés coma lengua pròpria, totun açò, eth castelhan ei practicament ath costat damb un 31%. Aguest hèt pòt èster important entà veir que cau prener mesures entà potenciar er aranés, entà que de cara a un futur non patisque un procès de substitució.

En airau culturau, parlant des d'un punt d'enguarda, un 25% des enquestats afirmen conéisher era istòria de la Val d'Aran. Ei un percentatge fòr-



Presentacion der estudi de Mireia Faure.

ça baish. Aguest hèt pòt èster degut a qu'era gent (majoritàriament grana) non a recebut es ensenhaments appropriats entà obtier aguesta coneishençá. Ei per aquerò qu'es institucions cada viatge li dan mès importància ar ensenhamant, ei ua manera de conservar era nòsta cultura e era nòsta llengua.


Per çò que tanh ara situacion institucionau e en tot tier en compde eth govèrn pròpri que caracterize ara política aranesa, cau díder qu'era gent opine qu'interiorament es entitats coma eth Conselh Generau d'Aran hèn esfòrci progressius entà trabalhar aguest sentiment de pertinença. Es forces politiques d'Aran se trapen continuament fomentant molti des aspec-

OBJECTIU

-Comprovar s'aquerí qu'accupen eth territori aranes senten qu'Aran el un pais, mes sustot se se senten pertanhents ad aguest pais.

-Analizar enqua quin punt es abitan d'Aran se senten aranesi.





tes que mos caracterizen. Per un au-te costat, ei evident qu'es differenti de-partaments dera Generalitat de Cata-lonha e eth Govèrn espanhòu pode-rien hèr mès pera Val d'Aran.

E entà acabar damb es resultats, cau parlar deth sentiment de perte-nença. Per çò que respècte ara com-paracion des sentiments de perten-ença, en tot tier en compde era divi-sion geografica, i a ua dada plan inte-ressanta, e que per tant cau destacar: mentre qu'en Mieia Aran e en Naut Aran eth sentiment de pertanhença espan-hòu non arribe ath 40%, en Baish Aran i a un estonant 85%. Desconeishi es possibles motius d'aguest sentiment de pertanhença tant espanhòu. Pòt èster que per diuèrses rasons, que

desconeishi, insistisqui, ipoteticament poderie èster qu'en un passat s'instal-lèssen en Baish Aran mès immigrants procedenti d'Espanha, o dilhèu si-gue pes tendéncias politiques, mès s'ei per aguest motiu tanpòc pogui jus-tificar qu'en Baish Aran agen ues ten-déncias mès espanholistes.

Dempùs de destacar es resultats mès estonants, vau a díder qu'un vi-atge analizades es respòstes e repre-sentades graficament ja auí es ele-ments de judici suficients entà extrèir es conclosions deth trabalh. Ues con-closions que resumides quedarien en que pogui constatar qu'era majoria d'abitants dera Val d'Aran s'autocate-gorizan coma aranesi. Ara ben, aguest percentatge, se ben ei eth majoritari

en comparacion damb eth rèste d'identificacions, non abarque era ma-joria absoluta dera poblacion.

Tanben poderiem díder que i a dus tipus de sentiment de pertanhença aranes: aqueri qu'an neishut aciu e qu'ac pòrtent laguens, "ena sang", e d'auti qu'an vengut de dehòra, per diuersi motius, e damb eth temps van crean aguest sentiment enquiat punt de senter-se aranesi. Totun, afirmi que toti es enquestats, independentament deth sòn lòc de neishement, afirmen qu'es aranesi an en comun ua istò-ria, ua lengua e ua cultura, que les diferencie d'uns auti territòris e les hè crear eth sòn pròpi país, un país que se ditz Aran.

VA DE LENGUÀ

per Aitor Carrera

Professor de lengua e
lingüística occitanas ena
Universitat de Lleida

Deluns, dimars, dimèrcles o dimèrcres

Es nòms des dies dera setmana amaguén causes interessantes. Se vos i fixatz, veiratz qu'en aranés toti comencen per *di-* exceptat eth prumèr: de *dimars* a *dimenge* qu'an toti *di-*, mès per contra i a *deluns*. Totun, se trauessam era frontèra e mo'n vam en Sent Biat enteneram *diluns*, un aute còp damb *di-*. Per qué i a *de-* en lòc de *di-* en aranés? Qu'ei simple: per ua petita alteracion fonetica. Ua *i*, quan ei deuant d'ua auta *i* o ben d'ua *u*, se pòt convertir en *e*. I a fòrça gent que non *visiten*, mès *vesiten*. N'i a d'auti que non coneishen era *bicicleta*, mès era *becicleta*. E n'i a que non compden en *milimètres*, mès en *melimètres*. Evidentaments cau escrivuer vi-

sitar, *bicicleta* o *milimètres*, mès era representacion *deluns* en compdes de *diluns* ei ben arraïtzada ena escritura locau. *Deluns*, donques, qu'ei ua deformacion de *diluns*.

Enes vocabularis o diccionaris que se publiquen a compdar d'ara, donques, que serie bon qu'apareguesse *diluns*, aumens ath costat de *deluns*. Dera madeisha manèra que, per exemple, serie bon qu'apareguesse *dimèrcres* ath costat de *dimèrcles*. *Dimèrces* qu'ei ua forma naut-aranesa que non ei cap de catalanism.

Qu'ei era forma majoritaria en occitan, e tanben en occitan de Gasconha, a on tanben existís minoritàriamente *dimèrcles* en punts occidentaus, e eth

dimèrcles aranés (que se repetís en endrets de Coserans). *Dimèrces* qu'apareish ja en Luishon, e ué se ditz tanben en canton de Sent Biat maugrat que s'i auie dit *dimèrcles* i a pas guaire. De *DIMERCURIS en gesquèc *dimèrcres, e aquiu que i aguec dues solucions possibles. Era prumèra qu'ère de cambiar *dimèrcres en *dimèrcles*, e convertir era segona èrra en ua èla: coma en toponim Sagalièra de Begós, qu'ei originàriaments *Sa Garièra, "era garièra". Era segona solucion consistie simplaments a eliminar era prumèra èrra: *dimèrcres > *dimèrcles*. Coma en *Betren*, qu'abans ère *Bertren*.

Exacte: coma eth poble comengés.

www.pageseditors.com
ed.pages.editors@cambrascat.es

Pagès editors

Garona
Llibres
en aranés



Libes en occitan dera Val d'Aran




Gramatica
aranesa
Aitor Carrera



Leteres
deth país
Diuèrsi autors



Er estudi
ena memòria
Jusèp Loís Sans



Teatre en
aranés
Manuela Ané

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

DICCIONARI

A

Abiletat: destresa, habilitat
Acuélher: acollir
Ahèr: assumpte, afer
Alugar: encendre
Amassada: trobada, reunió
Ambaishador: ambaixador
An: any
Artéñher: aconseguir, atènyer
Atàñher: concernir (v. Tànher)
Auançar: avançar

B

Baile: alcalde
Balhar: concedir, donar
Batèsta: conflicte
Besohn: necessitat
Bilheta: Papereta, bitllet

C

Campar: observar, aparèixer (deixar-se veure)
Cargue: càrrec
Clauar: tancar amb clau, clooure (un acte)
Comunautat: comunitat
Concéber: concebre
Còssso: regidor
Cuedar: tindre cura de
Cuedós: curós

D

Deféner: defensar, prohibir
Dejà: ja. V. ja.
Demorar: esperar
Desir: desig

E

Emplegar: utilitzar
Ensenhament: ensenyament
Erós, -a adj.: feliç, afortunat
Esbauç: precipici, cingle
Esbauçar (normalment pronominal: esbauçar-se): ensorollar-se, precipitar-se per una costa (podie esbauçar-se part deth tunèl)
Escambiar: intercanviar
Esclarir: aclarir
Escuélher: elegir

F

Facible: factible
Fidança: confiança

G

Garbolh: gentada
Guaire, -a (adj, adv, pron interrog.): gaire (adj. quantificador negatiu (variable en gènere i nombre): non n'i a cap guaira, de lenha; adv.(invariable): ja non plò guaire, aué); quant, -a (pron. interrogatiu: guairi ne passe, de coches?)

H

Hèr punt: oposar
Hèr solaç: acompañar
Hestejar: celebrar, festejar
Hêts: fets

I

Iniciatiua: iniciativa
Interèssi: interessos
Iuèrn: hivern

J

Ja adv: ja (generalment a inici d'oració i sempre abans del verb. a) valor temporal: ja son en casa; eri j'auien arribat quan vengueres; b) valor ponderatiu: ja te'n pòs arrir, tu, que non trabalhes bric). Amb valor temporal, equival a 'dejà', que ocupa sempre posició postverbal: eri auien arribat dejà; èra dejà ena pòrta quan passeres. A diferència del 'déjà' francès, en aranès no ocupa la posició que correspondria a 'pas' o a 'cap': non auie cap arribat, encara/auie arribat dejà (en la resta de varietats occitanes on es distingeix entre auxiliars, aquesta coincidència sí que és possible: qu'era dejà arribat)

Joeni: joves
Jornau: jornal

L

Lardent: entusiasta
Laudança: lloança
Leçon: lliçó
Lèu: aviat, quasi

Lheuar: portar

M

Maitiada: matinada
Mantier: mantenir
Mesa electorau: mesa electoral
Mestièr: professió
Mossur: senyor

N

Nauèth: recent
Nhèu: neu
Nòste, -a: nostre, -a

O

Oficiau: oficial
Opausat: oposat

P

Parçan: regió, comarca
Parièr: igual
Pendent: durant
Persutar: insistir
Plen: ple, complet
Prepausar: proposar
Previer: prevenir
Pròplèu: proper (invariable: era pròplèu jornada)

Q

Quèrra: esquerra
Quinsevolh: qualsevol

R

Réber: rebre
Recuélher: recollir

S

Sajar: intentar
Sòlèr nm: terra (de la casa)
Sòrta: tipus, classe
Susvelhar: vigilar

T

Tarcum: runa, restes de demolició
Termejar: delimitar
Tier compde: vigilar, tenir cura de

V

Vertut: virtut
Viatge nm: viatge; cop, vegada (j'ac auem hèt tres viatges, aquerò)



Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arriba ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervier de mès de 22 milions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanhòla e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

E
endesa